

ZAKON

O POREZU NA PROMET UPOTREBLJAVANIH MOTORNIH VOZILA, PLOVNIH OBJEKATA, VAZDUHOPLOVA I LETILICA

("Sl. list RCG", br. 55/03 od 01.10.2003 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 34/14 od 08.08.2014)

Opšte odredbe

Član 1

Ovim zakonom uređuje se plaćanje poreza na promet putničkih i ostalih upotrebljivanih motornih vozila, plovni objekata, vazduhoplova i letilica koja kupuju ili stiču pravna i fizička lica, ako se taj promet ili sticanje ne oporezuju porezom na dodatu vrijednost.

Prihodi od poreza iz stava 1 ovog zakona pripadaju budžetu Crne Gore.

Predmet oporezivanja

Član 2

Predmet oporezivanja je promet ili drugi način sticanja upotrebljivanih putničkih motornih vozila, plovni objekata, vazduhoplova i letilica iz člana 1 ovog zakona.

Upotrebljavano motorno vozilo, plovni objekat, vazduhoplov ili letilica, u smislu ovog zakona, je putničko ili drugo motorno vozilo, odnosno plovni objekat, vazduhoplov ili letilica koje je najmanje jednom registrovano u Crnoj Gori u skladu sa posebnim zakonom i za koje prodavac, odnosno prenosilac nije imao pravo na odbitak ulaznog PDV-a prilikom nabavke.

Poreski obveznik

Član 3

Poreski obveznik poreza iz člana 1 ovog zakona je kupac, odnosno sticalac upotrebljivanih putničkih i ostalih motornih vozila, plovni objekata, vazduhoplova i letilica.

Poreska osnovica

Član 4

Poreska osnovica poreza na promet upotrebljivanih putničkih i ostalih motornih vozila, plovni objekata, vazduhoplova i letilica je tržišna vrijednost u trenutku nastanka poreske obaveze.

Tržišna vrijednost iz stava 1 ovog člana utvrđuje se na osnovu isprava o sticanju.

Nadležni poreski organ provjerava tržišnu vrijednost iskazanu u ispravama o sticanju, pa ako utvrdi da ona nije realno iskazana, poresku osnovicu utvrđuje na osnovu procjene.

Poreska stopa

Član 5

Porez na promet iz člana 1 ovog zakona plaća se po stopi od pet posto (5%).

Poresko oslobođenje

Član 6

Porez na promet iz člana 1 ovog zakona ne plaća poklonoprimalac koji je u odnosu prema poklonodavcu u prvom naslednom redu i naslednik koji je u odnosu prema ostaviocu u prvom naslednom redu.

Nastanak poreske obaveze

Član 7

Poreska obaveza za porez iz člana 1 ovog zakona nastaje u trenutku kupovine ili sticanja upotrebljavanog motornog vozila, plovnog objekta, vazduhoplova i letilice.

Poreski obveznik iz člana 3 ovog zakona nastanak poreske obaveze mora prijaviti nadležnom poreskom organu prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana kupovine ili sticanja.

Plaćanje poreza

Član 8

Porez na promet iz člana 1 ovog zakona plaća se u roku od 15 dana od dana nastanka poreske obaveze.

Porez iz stava 1 ovog člana obračunava i naplaćuje nadležni poreski organ prema sjedištu ili prebivalištu poreskog obveznika.

Bez dokaza o plaćenom porezu iz stava 1 ovog člana ne može se izvršiti registracija upotrebljvanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica.

Shodna primjena drugih propisa

Član 9

U pogledu postupka po žalbama, obnove postupka, zastarjelosti i drugih pitanja koja nijesu posebno uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o poreskoj administraciji ("Službeni list RCG", br. 65/01).

Ovlašćenja

Član 10

Ministar finansija može donijeti bliže propise kojima se uređuje primjena ovog zakona.

Kaznene odredbe

Član 11

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 11.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako nadležnom poreskom organu ne prijavi nastanak poreske obaveze iz člana 1 ovog zakona, u roku od 15 dana od dana kupovine ili sticanja (član 7 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, poreski posrednik i fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 6.000 eura.

Član 12

Novčanom kaznom od 600 eura do 11.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako porez iz člana 1 ovog zakona ne uplati u roku od 15 dana od dana nastanka poreske obaveze (član 8 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, poreski posrednik i fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 600 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 200 eura do 6.000 eura.

Prestanak važenja

Član 12a

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 139 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11).

Završna odredba

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".